



**INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE**  
ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRO



Broj: 01-1810  
Datum: 17.10.2018.

## PLAN INTEGRITETA

Podgorica, septembar 2018. godine

## SADRŽAJ

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| RJEŠENJE o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta ..... | 4                                   |
| RJEŠENJE o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta .....         | 5                                   |
| Uvod .....   | 6                                   |
| Pojedini opšti izrazi imaju sljedeća značenja: .....                                   | 7                                   |
| METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA .....   | 9                                   |
| LEGENDA TERMINA I SIMBOLA .....  | 9                                   |
| PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA .....   | 11                                  |
| I FAZA .....   | 11                                  |
| II FAZA .....  | 12                                  |
| III FAZA .....   | 13                                  |
| PREGLED POČETNIH AKTIVNOSTI RADNE GRUPE .....  | 14                                  |
| PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA .....  | 14                                  |
| PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE .....   | 15                                  |
| PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA .....  | 18                                  |
| ZAPISNIK O AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE (FAZA II) .....                                    | 19                                  |
| ANALIZA UPITNIKA .....   | 23                                  |
| RIZIKO ORGANOGRAM .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| OBRAZAC PLANA INTEGRITETA .....  | 25                                  |
| O D L U K A .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

**NAZIV INSTITUCIJE: Inženjerska komora Crne Gore**  
**ADRESA: Bulevar Džordža Vašingtona 31, Podgorica**  
**TELEFON: 020/228-295; 228-299;**  
**E-MAIL: [ing.komora@t-com.me](mailto:ing.komora@t-com.me)**  
**WWW: [ingkomora.me](http://ingkomora.me)**

**IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):**  
**Mirjana Bučan, Generalni sekretar Komore**

**BROJ I DATUM RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:**  
**Broj 01-1449 od 05.09.2018. godine**

**BROJ I DATUM RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA:**  
**Broj 01-1449/2 od 05.09.2018. godine**

**ČLANOVI RADNE GRUPE**  
**Mirjana Bučan, koordinator,**  
**Predrag Jovičević, član**  
**Biserka Vujović, član**  
**Anita Stjepčević, član**

**DATUM POČETKA IZRADE: 05.09.2018. godine**  
**DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 30.09.2018. godine**

**DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 01.10.2018. godine**

Broj: 01.1449  
Podgorica, 05.09. 2018. god.

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br 53/14) Predsjednik Inženjerske komore Crne Gore, donosi

### RJEŠENJE

#### *o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta*

- 1) **Mirjana Bučan**, dipl.pravnik, raspoređena na radnom mjestu Generalni sekretar Komore, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (Menadžer integriteta)
- 2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na
  - rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
  - koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
  - koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
  - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
  - u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta
- 3) Prava i obaveze Menadžera integriteta iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju od 05.09.2018. godine.

### Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog, rješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja

**PRAVNA POUKA** Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog

DOSTAVLJENO

- Imenovanoj,  
- dosije

@a/a



Predsjednik Komore  
**Boris Ostojić**, dipl.inž.el.

Broj 01.1449/2  
Podgorica, 05 09 2018 god.

Na osnovu člana 28 tačka 8 Statuta Inženjerske komore Crne Gore, br. 620/4 od 26 03 2012. godine, Predsjednik Inženjerske komore Crne Gore, donosi

### RJEŠENJE

#### *o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta*

- 1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:
  - Mirjana Bučan, koordinator
  - Predrag Jovičević, član
  - Biserka Vujović, član
  - Anita Stjepčević, član
  
- 2) Zadatak radne grupe je da pripremi prijedlog Plana integriteta i isti dostavi Predsjedniku Komore na usvajanje

### Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Inženjerske komore Crne Gore a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta Predsjedniku Komore na usvajanje

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog



DOSTAVLJENO

- Imenovanim  
- dosije

↙ a/a



Predsjednik Komore  
Boris Ostojčić, dipl.inž.el.

## Uvod

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja u okviru organa, a koji nastaje kao rezultat „procjene podložnosti određenih radnih mjesta za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja.“ Ova samoprocjena izloženosti službenika različitim rizicima preduzima se u cilju očuvanja i unapređenja integriteta.

Svrha plana integriteta je uspostavljanje mehanizama koji će obezbijediti efikasno i efektivno funkcionisanje Inženjerske komore Crne Gore kroz:

- jačanje odgovornosti,
- pojednostavljenje procedura,
- povećanje transparentnosti kod donošenja odluka,
- kontrolisanje diskrecionih ovlašćenja,
- poštovanje etičkih vrijednosti,
- eliminisanje neefikasne prakse i neprimjenjive regulative,
- uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole rada i ponašanja službenika.

Plan integriteta izrađen je u tri faze.

Prva, pripremna faza u kojoj je donijeta Odluka o izradi i sprovođenju plana integriteta, Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta i Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju i informacije od zaposlenih i priprema program izrade i sprovođenja plana integriteta.

U drugoj fazi je sprovedena analiza i procjena postojećih rizika za nastanak i razvoj neetičkih, neprofesionalnih i neprihvatljivih ponašanja, koruptivnih postupaka, korupcije i drugih nepravilnosti.

Treća faza ili završna faza obuhvatila je predlaganje i određivanje adekvatnih mjera i aktivnosti za poboljšanje integriteta službenika Komore.

Nakon usvajanja plana integriteta, službenik određen za sprovođenje plana integriteta - menadžer integriteta, prati primjenu mjera, efikasnost i rezultate na podizanju i jačanju integriteta u Komori.

**Pojedini opšti izrazi imaju sljedeća značenja:**

- **“Integritet”** znači individualnu čestitost, institucionalnu cjelovitost i usklađenost, kao i način postupanja u skladu sa moralnim vrijednostima u cilju sprječavanja i umanjavanja rizika da se javna ovlaštenja obavljaju suprotno svrsi zbog kojih su ustanovljena.
- **“Institucija”** je državni organ, organ državne uprave, organ lokalne samouprave, organ lokalne uprave, javno preduzeće, javna ustanova, državni fond i drugo pravno lice.
- **“Izloženost”** predstavlja izloženost institucije rizicima za nastanak i razvoj korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti.
- **“Intenzitet rizika”** predstavlja kombinaciju uticaja i vjerovatnoće prema izabranoj metodi procjene, a izračunava se u odnosu na svaki konkretni radni proces.
- **“Rizik”** je na osnovu razumnog uvjerenja i stepena predvidljivosti utvrđena vjerovatnost nastanka i učinka/posljedica korupcije, drugog nezakonitog ili neetičkog ponašanja službenika.
- **“Procjenapodložnosti određenih radnih mjesta za nastanak i razvoj korupcije, drugih oblika nezakonitog ili neetičkog postupanja”** je sistematičan i dokumentovan način utvrđivanja rizika korupcije, drugog nezakonitog ili neetičkog ponašanja.
- **“Upravljanje rizikom”** je prepoznavanje (identifikovanje), procjena, rangiranje, otklanjanje ili kontrolisano praćenje rizika efikasnim mjerama plana integriteta.
- **“Mjere plana integriteta”** su na osnovu rangiranih rizika, odabrane mjere za otklanjanje rizika.
- **“Radni procesi posebno izloženi riziku (radna mjesta)”** su najznačajnije operativne aktivnosti u samoj instituciji u okviru već identifikovanih područja rizika.
- **“Postojeće mjere kontrole”** su već uspostavljeni mehanizmi pravne i praktične prirode za sprječavanje pojave eventualne korupcije.
- **“Analiza rizika”** je procjena uticaja i vjerovatnoće u odnosu na svaki od rizičnih radnih procesa i označava se odgovarajućim brojem koji se dobija množenjem vrijednosti utvrđenih za vjerovatnoću i uticaj.
- **“Predložene mjere za smanjenje rizika”** su skup novih aktivnosti usmjerenih na otklanjanje preostalog rizika.
- **“Odgovorna osoba/rok”** označava službenika ili službenike koji su zaduženi za sprovođenje predložene mjere sa rokom njene implementacije.
- **“Napredak od posljednje procjene”** unosi službenik odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta), a predstavlja kratko obrazloženje statusa rizika određenog radnog procesa, uz upotrebu odgovarajućeg simbola.
- **“Kontroloni rizik”** - Svaki radni proces je po pravilu pod određenim mjerama kontrole, a predvidljiv stepen neefikasnosti mjera u savlađivanju inherentnih rizika ukazuje na prisutnost i stepen „kontrolnog rizika”.

- **“Rezidualni rizik”** je rezultat identifikacije i upoređivanja inherentnih i kontrolnih rizika, uzimajući u obzir njihovu međuzavisnost i neodvojivost, kao i druge uticaje, npr. rezultate početne procjene stanja o spoljnjim i unutrašnjim faktorima (sistemskog) rizika.
- **“Procjena rezidualnog rizika”** treba da odredi vjerovatnoću nastanka, uticaja i posljedica korupcije, drugih oblika nezakonitog ili neetičkog postupanja.
- **“Rangiranje rizika”** podrazumijeva presjek uticaja i vjerovatnoće rizika prema „temperaturnoj mapi“, sadržanoj u planu integriteta.
- **“Inherentni rizik”** - Svaki radni proces sadrži **određeni** stepen rizika koji se naziva „inherentni rizik“.
- **„Napredak stanja od prethodne provjere“:** ↔ Bez promjena, ↑ Povećan rizik, ↓ Smanjen rizik

## METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

## LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)“ koja je prikazana na slici ispod.

|   |          |    |              |         |        |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|--------------|---------|--------|--|--|--|--|--|
| POSLJEDICA                                    | ozbiljna | 10 |              |         |        |  |  |  |  |  |
|   |          | 9  |              |         |        |  |  |  |  |  |
|   |          | 8  |              |         |        |  |  |  |  |  |
|   | umjerena | 7  |              |         |        |  |  |  |  |  |
|   |          | 6  |              |         |        |  |  |  |  |  |
|   |          | 5  |              |         |        |  |  |  |  |  |
|   |          | 4  |              |         |        |  |  |  |  |  |
|   | mala     | 3  |              |         |        |  |  |  |  |  |
|   |          | 2  |              |         |        |  |  |  |  |  |
|   |          | 1  |              |         |        |  |  |  |  |  |
| Intenzitet rizika (posljedica) x vjerovatnoća |          |    | niska        | srednja | visoka |  |  |  |  |  |
|   |          |    | VJEROVATNOĆA |         |        |  |  |  |  |  |

## Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

**Ocjena rizika:**

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

**Status rizika od prethodne provjere**

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

**Datum provjere:****Provjeru izvršio-la:**

\*Legenda:

\*\*Legenda:

| procjena rizika | nizak | srednji | visok  |
|-----------------|-------|---------|--------|
|                 | 1-15  | 16-48   | 49-100 |

| Napredak stanja od prethodne provjere | bez promjena | povećan rizik | smanjen rizik |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                       | ↔            | ↑             | ↓             |

**PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA**

INSTITUCIJA: INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

ODGOVORNO LICE: Predsjednik, Boris Ostojić, dipl.inž.el.

ČLANOVI RADNE GRUPE: Mirjana Bučan, koordinator  
Predrag Jovičević, član  
Biserka Vujović, član  
Anita Stjepčević, član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 05.09.2018. god.

DATUM POČETKA IZRADE: 06.09.2018.godine

**I FAZA**

## OSNIVANJA RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 05.09.2018. god.

## 1. PRIPREMNA FAZA

Donošenje Odluke o izradi plana integriteta i imenovanju radne grupe  
Najkasnije do: 05.09.2018. god.2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i  
priprema program izrade i sprovođenja plana integriteta (Radna grupa) intervju  
Najkasnije do: 18.09.2018. god.3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i  
Rukovodilac)  
Najkasnije do: 17.09.2018. god.

## **II FAZA**

### **UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA**

DATUM : 18.09.2018. god.

### **PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA**

1. Intervjui sa zaposlenima su sprovedeni,
2. Popunjavanje anonimnog upitnika (Radna grupa)
3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa),

Najkasnije do: 19.09.2018. god.

### III FAZA

#### PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: 20.09.2018. god.

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 21.09.2018. god.

## PREGLED POČETNIH AKTIVNOSTI RADNE GRUPE

### PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad institucije i to:

#### 1. Zakoni, Pravilnici, Urebe, Odluke:

- Zakon o planiranju izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 064/17 od 06.10.2017.godine),
- Zakon o radu ("Sl. list CG", br.049/08...004/18 od 26.01.2018.godine),
- Zakon o upravnom postupku ("Sl. list CG", " br. 056/14 od 24.12.2014, 020/15 od 24.04.2015, 040/16 od 30.06.2016, 037/17 od 14.06.2017),
- Zakon o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG", br.69/05 i 32/2011),
- Zakon o zaštiti konkurencije ("Sl. list CG", br.44/2012), Zakon o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list CG", br.44/2012),
- Zakon o sprečavanju sukoba interesa ("Sl. list CG", br.01/09;41/11;47/11),
- Zakon o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 042/11 od 15.08.2011, 057/14 od 26.12.2014, 028/15 od 03.06.2015, 042/17 od 30.06.2017) i drugi akti.

#### 2. Interna akta Komore:

- Statut Inženjerske komora Crne Gore ("Sl. list CG", br.022/18 od 11.04.2018.godine),
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi IKCG (br. 01-2696/3 od 14.09.2012. godine),
- Kolektivni ugovor Stručne službe IKCG (br. 01-2978 od 27.09.2012. godine),
- Poslovnik o radu Uređivačkog odbora, br. 195/2 od 14.03.2018. godine,
- Poslovnik o sastavu i načinu rada komisije za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata u Stručnoj službi IKCG, br. 01-364/3 od 01.03.2018. godine
- Pravilnik o uslovima i sprovođenju postupka zapošljavanja u Stručnoj službi IKCG br. 01- 5214 od 23.11.2017 godine,
- Pravilnik o hitnim nabavkama, br. 01-4924/3 od 07.11.2017. godine,
- Pravilnik za sprovođenje postupka nabavke male vrijednosti IKCG, br. 01-4075/5 od 07.09.2017. god.,
- Poslovnik o radu Upravnog odbora, br. 01-785/3 od 01.03.2017. god.
- Izvještaj o radu IKCG, Izvještaj o finansijskom poslovanju IKCG,
- Godišnji izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki.


#### 3. Starategije i akcioni planovi:

Program rada Inženjerske komora Crne Gore.

## PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila Inicijalni pregled i popis:

### 1. Sistematizacije (organizaciona strukture) – Organogram:



Sl. 1 Organizaciona šema Sekretarijata Inženjerske komora Crne Gore

### 2. Godišnji planovi rada:

Program rada i Finansijski plan Inženjerske komore Crne Gore, za tekuću godinu.

### 3. Organizaciona transformacija:

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi IKCG, broj 01-2696/3 od 14.09.2012. godine;

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe IKCG predviđeno je da Stručna služba Komore ima 12 sistematizovanih radnih mjesta, sistematizovanih u okviru Odjeljenja za upravni postupak, Odjeljenja za registar Komore, Odjeljena za finansijsko poslovanje i Odjeljenja za opšte i kadrovske poslove.

Radom Stručne službe IKCG rukovodi generalni sekretar Komore.

Odgovorno lice za rad Komore je generalni sekretar Komore-zakonski zastupnik Komore, koji se bira na period od četiri godine, javnim konkursom, sa mogućnošću ponovnog izbora na osnovu konkursa.

### 4. Osnivanje i nadležnosti Komore

Inženjerska komora Crne Gore osnovana je Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 55/00).

IZVOD IZ Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 64/17 od 06.10.2017. god.)

#### Član 142

Inženjerska komora Crne Gore (u daljem tekstu: Komora) se stara o unapređenju stručnosti i zaštiti interesa svojih članova, zaštiti javnog interesa u oblasti izgradnje, unapređenju uslova za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje i vrši javna ovlašćenja utvrđena ovim zakonom.

#### Član 143

Član Komore može biti fizičko lice koje obavlja djelatnost uređenu ovim zakonom.  
Član Komore može biti i strano fizičko lice.

#### Član 146 - NADLEŽNOSTI

Komora obavlja sljedeće poslove:

- 1) unapređuje i obezbjeđuje stručno usavršavanje članova;
- 2) vodi registar članova Komore;
- 3) vodi registar članova kojima miruje članstvo u Komori;
- 4) predlaže tehničke osnove za izradu propisa iz člana 72 ovog zakona;
- 5) određuje visinu članarine svojih članova;
- 6) štiti, usklađuje i zastupa interese svojih članova;
- 7) donosi etički kodeks i stara se o njegovom sprovođenju; i
- 8) uređuje disciplinsku odgovornost, vodi disciplinske postupke protiv svojih članova i izriče disciplinske mjere.

Poslove iz stava 1 tač. 1 i 4 ovog člana Komora vrši kao javno ovlašćenje.

Nadzor nad obavljanjem poslova iz stava 2 ovog člana vrši Ministarstvo.

Na akte Komore, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, prethodnu saglasnost daje nadležno Ministarstvo – Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

## 5. Finansiranje Komore

Poslovanje Komore finansira se od:

- 1) članarina;
- 2) i drugih izvora u skladu sa zakonom i opštim aktima Komore.

## **PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA**

Radna grupa je izvršila analizu kadrovskih kapaciteta Komore po obrazovnoj i stručnoj strukturi, nedostajućim kapacitetima i pripremila izvještaj sa sljedećim podacima i to:

### **1. Pregled stručne spreme - kvalifikacija zaposlenih:**

VSS: 8 (osam zaposlenih), SSS: 2 (dva zaposlena)

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi IKCG sistematizovano je 12 radnih mjesta. Zaposleno je 10 izvršilaca.

### **2. Pregled praktičnih znanja zaposlenih:**

Zaposleni u Inženjerskoj komori Crne Gore, ispunjavaju propisane uslove za rad u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi IKCG.

U skladu sa opisom poslova vrši se usavršavanje i obučavanje.

### **3. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta:**

VSS 2 izvršioca.

**ZAPISNIK O AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE (FAZA II)**

U drugom dijelu realizacije Program izrade i sprovođenja plana integriteta, Radna grupa je sprovela sljedeće aktivnosti koje je zapisnički konstatovala i to:

- Upitnik;
- Analiza upitnika;
- Razgovor sa zaposlenima;
- Analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama - Riziko mapa ili riziko organogram (na osnovu upitnika, intervjua i slično).

Kao rezultat prethodnih aktivnosti radna grupa je utvrdila spisak inicijalnih faktora rizika u djelu normative, organizacije i kadrovske strukture.

UPITNIK  
ZA UTVRĐIVANJE RADNIH PROCESA POSEBNO UGROZENIH  
KORUPCIJOM

Molimo da odgovorite na sljedeća pitanja koja se tiču Vaših poslova i zadataka:

Zaokružite jednu od navedenih kadrovskih grupa kojoj pripadate:

- 1) Predsjednik, generalni sekretar;
- 2) Viši stručni saradnik,
- 3) Stručni saradnik, poslovni sekretar;
- 4) Referent, operater;

1. Da li ste uključeni u proces donošenja odluka?
  - a) da
  - b) ne
2. Da li Vaše radne zadatke obavljate samostalno?
  - a) da
  - b) ne
3. Da li je dio Vaših zadataka upravljanje finansijskim sredstvima Komore?
  - a) da
  - b) ne
4. Da li Vaši radni zadaci obuhvataju izdavanje uvjerenja, rješenja, licenci, potvrda, izricanje kazni, i sl.
  - a) da
  - b) ne
5. Da li se na radnom mjestu obrađuju predmeti sa povjerljivim informacijama koje mogu biti od posebnog značaja za treća lica?
  - a) da
  - b) ne
6. Da li postoje službeni kontakti van institucije/ustanove sa drugim institucijama ili drugim pravnim i fizičkim licima?
  - a) da
  - b) ne
7. Da li treća lica pokušavaju da utiču na Vaše odluke u njihovu korist, suprotno Vašim radnim obavezama?
  - a) da
  - b) ne

8. Da li smatrate da je Vaše radno mjesto u prethodnom periodu bilo izloženo rizicima od korupcije?
- da
  - ne
9. Da li je odluka/akt koju ste donijeli dostupna na uvid svim zaposlenima u Vašoj instituciji?
- da
  - ne
10. Da li su Vaše odluke kontrolisane od strane druge institucija kroz vršenje provjera ili nadzora?
- da
  - ne
11. Da li ste prošli kroz obuku na temu prevencije korupcije?
- da
  - ne
12. Koliko često je prevencija korupcije tema kolegijuma, sastanaka i razgovora među zaposlenima?
- često (jednom mjesečno)
  - povremeno (2-3 puta godišnje)
  - rijetko (jednom godišnje)
  - po potrebi
  - nije tema razgovora
13. Koje su mjere bezbjednosti i prevencije već prisutne? Molimo Vas da ih označite:
- Princip četiri oka
  - Podjela i razdvajanje radnih zadataka
  - Edukacija
  - Verifikacija od strane kolega (dvostruka verifikacija obrađenih akata)
  - Obaveza sastavljanja izvještaja
  - Kompletna dokumentacija
  - Rotacija službenika
  - Pojacan službeni i stručni nadzor
14. Koje su još dodatne mjere bezbjednosti i prevencije, po Vašem mišljenju potrebne? Molim Vas obrazložite Vas stav.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
15. Koje se od gore ponuđenih mjera bezbjednosti ili prevencije nijesu afirmisale u svakodnevnom radu? Molim Vas obrazložite Vaš stav.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

16. Koje mogućnosti imate na Vašem radnom mjestu da utičete, svjesno ili nesvjesno, na rad Vaših kolega/koleginica?
- a) Ličnim primjerom
  - b) Edukacijom
  - c) Opomenom ili ukazivanjem na grešku
17. Kako reagujete kad primijetite da jedan kolega/koleginica na svom radnom mjestu sebi omoćutava određenu korist ili privilegiju?
- a) upozoravam ga/je
  - b) prijavljujem korupciju
  - c) ne reagujem

Napomena: NE UPISIVATI IME I PREZIME !

## ANALIZA UPITNIKA

Članovi Radne grupe su podijelili upitnike sa 17 pitanja, svim zaposlenim sa određenim rokom za popunjavanje.

S obzirom da je Upitnik unaprijed utvrđen, nakon prijema popunjenih obrazaca od strane zaposlenih, pristupilo se procjeni izloženosti za svako mjesto na osnovu odgovora datih u upitniku. Broj odgovora sa „DA“ je bio jedan od indikatora za vršenje procjene.

Kao rezultat analize upitnika došli smo do prosječnog broja odgovora od mogućih 11 sa precizno definisanim odgovorom sa DA ili NE, za svaku organizacionu jedinicu:

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| - Generalni sekretar:                       | DA - 9;   | NE - 2;   |
| - Jedan viši stručni saradnik:              | DA - 5;   | NE - 6;   |
| - Tri stručna saradnika, poslovni sekretar: | DA - 5;   | NE - 6;   |
| - Dva referenta:                            | DA - 4,5; | NE - 6,5; |

Na osnovu ovog rezultata izveden je generalni zaključak, na nivou Sekretarijata Inženjerske komore Crne Gore, da je stepen rizika u prosjeku u domenu srednjeg nivoa rizika.

Analizom sistematizovanih radnih mjesta utvrđene su mjere bezbjednosti koje postoje i koje se primjenjuju:

- Radni zadaci se dodjeljuju službenicima prema opisu iz sistematizacije radnih mjesta i po potrebi prema njihovom stručnom iskustvu;
- Sprovode se mjere edukacije službenika i stručno usavršavanje za radna mjesta za koje je to potrebno;
- Postoji obavezno izvještavanje: kvartalno, polugodišnje i godišnje (interno i eksterno);
- O svim obavljenim zadacima obavezno je ostavljati pisani trag sa dokumentacijom, dok se jedan dio od opšteg interesa objavljuje na sajtu Komore.

U toku analize su izdvojeni pojedini procesi, koji zahtijevaju veći stepen pažnje u smislu procjene rizika, a koji su prikazani u tabeli procjene rizika.

## RIZIKO ORGANOGRAM

|   |  |   |
|---|--|---|
| Generalni sekretar                        | Poslovni sekretar  | Stručni saradnik za informisanje                    |
| 45  | 25   | 15  |
| Viši stručni saradnik za upravni postupak | Stručni saradnik za upravni postupak                     | Viši stručni saradnik za registre                   |
| 20  | 15   | 20  |
| Stručni saradnik za registre              | Viši stručni saradnik za opšte i kadrovske poslove       | Referent za administrativne poslove                 |
| 15  | 20   | 9   |
| Administrativni operater                  | Viši stručni saradnik za finansijsko-materijalne poslove | Stručni saradnik za finansijsko-materijalne poslove |
| 9   | 20   | 15  |

**Napomena:** Trenutno nisu popunjena radna mjesta Viši stručni saradnik za finansijsko – materijalne poslove i Viši stručni saradnik za opšte i kadrovske poslove.

OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

## OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

| REGISTAR RIZIKA                           |                           | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA   |   |   |          | REAGOVANJE NA RIZIK |          | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA  |   |              |     |  |
|---|---------------------------|--|---|---|----------|---------------------|----------|---|---|--------------|-----|--|
| Oblasti rizika                            | Radna mjesta              | Osnovni rizici   | Postojeće mjere kontrole  | Preostali rizici (rezidualni)   | Vjerovna | Posljedice          | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika  | Odgovorna osoba   | Rok          | St. | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Rukovođenje i upravljanje institucijom | Generalni sekretar Komore | Zloupotreba službenog položaja;<br>Nedovoljno transparentan rad;<br>Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih;<br>Nedovoljni uticaj na službenike;<br>Nedovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; | Postojeći zakoni i podzakonska akta;<br>Interna akta;<br>Transparentnost odlučivanja;<br>Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija;<br>Redovno dostavljanje informacija od javnog interesa po zahtjevima za pristup informacijama fizičkih i pravnih lica;<br>Izješavanje Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima i sponzorstvima i donacijama;<br>Službeni nadzor u skladu sa zakonom i Statutom Komore;<br>Službeni vaninstitucionalni i stručni nadzor;<br>Pogrešna primjena Zakona o javnim | Nedorečeni i neusaglašeni propisi;<br>Nedovoljno transparentan rad;<br>Kršenje pravila prilikom donošenja odluka;<br>Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona | 9        | 5                   | 45       | Identifikacija faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije;<br>Edukacija;<br>Uvesti jasne kriterijume za nagrađivanje zaposlenih, u skladu sa ostvarenim rezultatima;<br>Jačanje transparentnosti rada internet prezentacije;<br>Redovno objavljivanje informacija na internet prezentaciji;<br>Jačanje transparentnosti odlučivanja;<br>Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima;<br>Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača;<br>Redovno dostavljanje informacija od javnog interesa po zahtjevima za pristup informacijama fizičkih i pravnih lica;<br>Adekvatno nagrađivanje zaposlenih, u skladu sa ostvarenim rezultatima;<br>Izrada Plana integriteta i | Predsjednik Komore (izoborno lice);<br>Generalni sekretar Komore;<br>Lice koje obavlja poslove ažuriranja internet prezentacije;<br>Lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača | Kontinuirano |     |  |



|   |  |  |  |  |                                     |                               |   |  |
|---|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| <p>Neblagovremen i netačan unos podataka</p> <p>Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Neodgovorno čuvanje podataka i personalne dokumentacije zaposlenih</p> |  |  |  |  |                                     |                               |   |  |
| <p>3. Planiranje i upravljanje finansijama</p>  | <p>Generalni sekretar</p> <p>Viši stručni saradnik za finansijsko-materijalno poslovanje</p> <p>Stručni saradnik za finansijsko-materijalno poslovanje</p> | <p>Zloupotreba službenog položaja.</p> <p>Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Donošenje nezakonitih akata</p> <p>Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Mogućnost korišćenja podataka u neslužbene svrhe</p> <p>Neodgovorno čuvanje podataka i finansijskih dokumenata</p> <p>Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> | <p>Postojeći zakoni podzakonska, interna akta i međunarodni računovodstveni standardi</p> <p>Tehničko obezbjeđenje prostorija za čuvanje dokumentacije</p> <p>Službeni nadzor</p> <p>Vaninstitucionalni i stručni nadzor</p> <p>Redovno podnošenje izvještaja</p> <p>Šifre za pristup elektronskoj evidenciji</p> <p>Eksterna revizija</p> | <p>Nedorečeni i neusaglašeni propisi.</p> <p>Nedovoljno transparentan rad</p> <p>Krišenje propisa prilikom donošenja odluka.</p> <p>Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona</p> | <p>9</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> | <p>45</p> <p>20</p> <p>15</p> | <p>Predsjednik</p> <p>Generalni sekretar</p> <p>Viši stručni saradnik za finansijsko-materijalno poslovanje</p> | <p>Kontinuirana neposredna kontrola zaposlenih</p> <p>Nadzor nad spoljnim uticajima na rad zaposlenih</p> <p>Nadzor i kontrola sukoba interesa zaposlenih</p> <p>Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih</p> <p>Edukacija zaposlenih</p> |

| 4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | Generalni sekretar                   | Neodgovorno čuvanje podataka i dokumenata članova Komore           | Postojeći zakoni, podzakonska i interna akta              | Nedoređeni i neusaglašeni propisi.   | 9 | 5 | 45 | Kontinuirana neposredna kontrola zaposlenih                       | Predsjednik Kontinuirano                       |
|--|--------------------------------------|--|---|--|---|---|----|---|--|
|  | Viši stručni saradnik za registre    | Neuredno vođenje registra  | Službeni nadzor   | Neblagovremeno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon prijema ili obrade | 5 | 4 | 20 | Nadzor nad spoljnim uticajima na rad zaposlenih                   | Generalni sekretar                             |
|  | Stručni saradnik za registre         | Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih                   | Vaninstitucionalni i stručni nadzor                       |  | 5 | 3 | 15 | Nadzor i kontrola sukoba interesa zaposlenih                      | Viši stručni saradnik za registre              |
|  | Referenti za administrativne poslove | Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje    | Tehničko obezbjeđenje prostora za čuvanje dokumentacije   | Nedovoljno transparentan rad   |   |   |    | Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih | Lice koje obavlja poslove ažuriranja e-portala |
|  |                                      | Mogućnost koriscenja podataka u neslužbene svrhe                   | Šifre za pristup elektronskoj evidenciji; prijema poklona | Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona                               | 4 | 5 | 2  | Edukacija zaposlenih  |  |
|  |                                      | Neuredno vođenje arhive  | Redovno podnošenje izvještaja                             |  |   |   |    |   |  |
|  |                                      | Neblagovremen i netačan unos podataka                              |   |  |   |   |    |   |  |
|  |                                      | Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi      |   |  |   |   |    |   |  |
|  |                                      | Neodgovorno čuvanje podataka i personalne dokumentacije zaposlenih |   |  |   |   |    |   |  |
|  |                                      | Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji              |   |  |   |   |    |   |  |
|  |                                      | Neblagovremena dostava, preuzimanje i distribucija pošte           |   |  |   |   |    |   |  |



| 6. Poslovi upravnog postupka | Generalni sekretar                        | Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje | Postojeći zakoni, podzakonska i interna akta              | Nedorečeni i neusaglašeni propisi;  | 9 | 5 | 45 | Kontinuirana neposredna kontrola zaposlenih                       | Predsjednik Komore                        | Kontinuirano |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|--------------|
|                              | Viši stručni saradnik za upravni postupak | Donošenje nezakonitih akata                                     | Službeni nadzor   | Nedovoljno transparentan rad;   | 5 | 4 | 20 | Nadzor nad spoljnim uticajima na rad zaposlenih                   | Generalni sekretar                        |              |
|                              | Stručni saradnik za upravni postupak      | Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih                | Vaninstitucionalni i stručni nadzor                       | Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona                              | 5 | 3 | 15 | Nadzor i kontrola sukoba interesa zaposlenih                      | Viši stručni saradnik za upravni postupak |              |
|                              |   | Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji           | Tehničko obezbjeđenje prostorija za čuvanje dokumentacije | Neblagovremno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon prijema ili obrade |   |   |    | Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih |   |              |
|                              |   | Mogućnost korišćenja podataka u neslužbene svrhe                | Šifre za pristup elektronskoj evidenciji;                 | Krišenje propisa prilikom donošenja odluka                                  |   |   |    | Edukacija zaposlenih  |   |              |
|                              |   | Neblagovremen i netačan unos podataka                           | Redovno podnošenje izvještaja                             |   |   |   |    |   |   |              |
|                              |   | Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi   |   |   |   |   |    |   |   |              |

Menadžer integriteta

Mirjana Bučan, dipl.pravnik



Predsjednik Komore  
Boris Ostojić, dipl.inž.el.